



**Osnovno državno tužilaštvo  
Bar**

**P R A V I L N I K**

**O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI  
OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA U BARU**

**Bar, mart 2021.godine**

.....  
***Osnovno državno tužilaštvo  
Ulica Bulevar revolucije br.5  
Tel/fax 030/313-977***

Na osnovu člana 152 stav 2 Zakona o državnom tužilaštvu ("Službeni list CG", br. 11/2015, 42/2015, 80/2017, 10/2018 i 76/20), čl. 159 a Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Sl.list CG“ br.2/18, 34/19 i 8/21), rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Baru, uz saglasnost Vlade Crne Gore, donosi

## **P R A V I L N I K O U N U T R A Š N J O J O R G A N I Z A C I J I I S I S T E M A T I Z A C I J I O S N O V N O G D R Ž A V N O G T U Ž I L A Š T V A U B A R U**

### **I OPŠTE ODREDBE**

#### **Član 1**

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Baru (u daljem tekstu Pravilnik), utvrđuje se unutrašnja organizacija i sistematizacija po organizacionim jedinicama, broj službenika i namještenika, uslovi za vršenje utvrđenih poslova kao i opis poslova.

### **II**

## **ORGANIZACIJA**

#### **Član 2**

Organizaciona jedinica u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru je Služba za opšte i administrativne poslove.

#### **Član 3**

Izvan organizacione jedinice Osnovnog državnog tužilaštva u Baru obavljaju se poslovi savjetnika.

#### **Član 4**

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze i u ženskom rodu.

#### **Član 5.**

**U SLUŽBI ZA OPŠTE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE**, vrši se prijem i otpremanje pošte, podnesaka i spisa, vođenje svih vrsta upisnika, imenika i pomoćnih knjiga i evidencija, raspoređivanje, evidentiranje, razvođenje i arhiviranje akata i predmeta, čuvanje i odlaganje spisa i arhivskog materijala i izdvajanje arhivske građe, poslovi planiranja i izvršavanja budžeta, prikupljanje i sređivanje statističkih podataka,

pripremanje i izrade periodičnih i statističkih izvještaja iz oblasti kretanja kriminaliteta, poslovi tehničkog sekretara, prijem stranaka i davanje obavještenja iz službene evidencije, vođenje personalne evidencije, primjena i prezentacija audio – video materijala, umnožavanje materijala, kao i drugi administrativni i daktilografski poslovi, poslovi, vođenje upravnog postupka po zahtjevima za slobodan pristup, praćenje i primjena zakona o zaštiti podataka o ličnosti, pravilne obrade podataka o ličnosti, razmatranje pritužbi, praćenja primjene zakona o tajnosti podataka i sl.

### III

## SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

### Član 6

Tužilačku funkciju u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, vrši rukovodilac i sedam tužilaca, a sistematizovana su službenička i namještenička radna mjesta za trinaest izvršilaca, i to:

red. br.	Naziv radnog mjesa	Broj izvršilaca	Opis poslova
1.-3.	<p><b>Savjetnik</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Pravni fakultet</li><li>- najmanje tri godine radnog iskustva</li><li>- položen pravosudni ispit.</li></ul>	3	Pomaže rukovodiocu i državnim tužiocima u radu, izrađuje nacrte akata, uzimaju na zapisnik prijave, podneske i izjave građana, obavlja samostalno ili pod nadzorom i uputstvima državnog tužioca druge stručne poslove propisane zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, po ovlašćenju državnog tužioca vrši pojedine dokazne radnje, i po ovlašćenju rukovodioca pred sudom zastupa optužne prijedloge, vrši i druge poslove pod nadzorom ili po opštim uputstvima rukovodioca i državnih tužilaca

## SLUŽBA ZA OPŠTE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

r/b	Naziv radnog mjesta	Broj izvršilaca	Opis poslova
4.	<p><b>Samostalni savjetnik II – upravitelj pisarnice</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-VII1 nivo kvalifikacija, Fakultet iz oblasti društvenih nauka - pravo,</li> <li>- najmanje dvije godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima</li> <li>- poznavanje rada na računaru.</li> </ul>	1	<p>Stara se o blagovremenom i urednom obavljanju administrativnih poslova i odgovoran je za rad pisarnice, vrši složene poslove koji se odnose na prijem i raspoređivanje pošte, vrši pregled upisnika, imenika i ostalih knjiga, vodi upisnike, stara se o rokovima u vezi sa kretanjem predmeta, vodi potrebne imenika, vrši izdavanje pošte za ekspediciju po upisnicima koje vodi, priprema statističke i godišnje izvještaje o radu državnog tužilaštva, rukuje pečatima i štambiljima, odgovara za njihovu pravilnu upotrebu, stara se o blagovremenom i zakonitom izlučivanju arhivske grude i vrši druge poslove po nalogu prepostavljenog.</p>
5.	<p><b>Samostalni savjetnik III</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet društvenih nauka - pravo</li> <li>-najmanje jedna godina radnog iskustva</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- poznavanje rada na računaru.</li> </ul>	1	<p>Obavlja poslove u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija, vodi upravni postupak po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, prati propise iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, pravilne obrade podataka o ličnosti, prati primjenu Zakona o tajnosti podataka, obavlja poslove koji se odnose na saradnju sa nevladinim organizacijama, poslove posrednika po Zakonu o zabrani zlostavljanja na radu, učestvuje u izradi i prati sprovodjenje Plana integriteta, vodi evidenciju o poklonima u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, prati sprovodjenje Zakona o rodnoj ravноправности, vrši poslove evidencije i unosa informacija u KIS-u i obavlja druge poslove po nalogu prepostavljenog.</p>

6.-8.	<p><b>Samostalni referent – zapisničar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja,</li> <li>- najmanje dvije godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- poznavanje daktilografije</li> <li>-poznavanje rada na računaru.</li> </ul>	3	<p>Obavlja poslove računarske obrade tekstova, odluka, naloga, poziva, prekučava tekstove sa audio - video zapisa, i odgovara za njihovu autentičnost, poslove tehničke izrade tekstova državnim tužiocima u Osnovnom državnom tužilaštvu Bar (naučne, radne, stručne tekstove), vrši ekspediciju pismena po nalogu državnog tužioca, vrši hronološki popis spisa i sređuje spise predmeta i unosi te podatke u informacioni sistem, obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</p>
9.	<p><b>Samostalni referent - tehnički sekretar – upisničar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IV1 nivo kvalifikacija obrazovanja,</li> <li>- najmanje dvije godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- poznavanje rada na računaru.</li> </ul>	1	<p>Obavlja administrativno tehničke poslove razvrstavanje i evidenciju po upisnicima, vodi upisnik tužilačke uprave, prijavljuje stranke kod rukovodioca, vrši prijem i proslijeđivanje telefonskih poziva, vodi evidenciju obaveza i sastanaka rukovodioca. Administrativno sređuje i prati kretanje službenih akata, vrši izdavanje pošte za ekspediciju po upisnicama koje vodi, rukuje službenim listovima, priprema potrebne statističke podatke na osnovu dokumentacije upisnika koje vodi, obavlja i druge poslove po nalogu prepostavljenog.</p>
10.	<p><b>Samostalni referent - audio-video tehničar operator za informacionu tehnologiju</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IV1 nivo kvalifikacija obrazovanja,</li> <li>- najmanje dvije godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- poznavanje rada na</li> </ul>	1	<p>Vrši pripremu i prezentaciju audio – video materijala, vrši izradu i obradu audio – video zapisa, ostvaruje video konferencijske veze, rukuje tehnikom u postupku saslušanja i vodjenja tužilačke istrage. Vrši izradu kopiju audio video zapisa i odgovoran je za njihovu autentičnost, stara se o ispravnosti i nabavci opreme i rezervnih djelova, računarske opreme, vrši druge poslove po</p>

	računaru.		nalogu prepostavljenog.
11.	<p><b>Samostalni referent za računovodstvo i finansije</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IV1 nivo kvalifikacija obrazovanja,</li> <li>- najmanje dvije godine radnog iskustva,</li> <li>- položen stručni ispit za rad u državnim organima,</li> <li>- poznavanje rada na računaru.</li> </ul>	1	Priprema podatke za izradu predloga potrebnih sredstava za rad državnog tužilaštva, odnosno budžeta državnog tužilaštva, obavlja poslove materijalno-finansijskog poslovanja u državnom tužilaštvu, obrađuje račune za plaćanje, vrši sravnjenje stanja osnovnih sredstava i inventara sa stanjem u knjigovodstvu, vodi matičnu evidenciju radnika, sastavlja potrebne statističke izvještaje i izvještaje za potrebe Poreske uprave i druge poslove po nalogu prepostavljenog.
12.	<p><b>Samostalni referent</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja,</li> <li>- Položen stručni ispit za rad u državnim organima <ul style="list-style-type: none"> <li>- Najmanje dvije godine radnog iskustva</li> <li>- Poznavanje rada na računaru</li> <li>- Položen vozački ispit B kategorije</li> </ul> </li> </ul>	1	Vodi evidenciju i izdaje na uvid arhivirane spise predmeta, obavlja poslove arhiviranja završenih predmeta u tužilaštvu, obavlja poslove održavanja arhive po propisanim arhivskim kriterijumima, obavlja poslove evidencije i smještaja spisa i predmeta, vodi evidenciju o oduzetim predmetima i predaju istih sudu, vrši prijem i vodi evidenciju svih pismena upućenih Osnovnom državnom tužilaštvu preko pošte ili neposredno, otprema poštu i pošiljke preko dostavne knjige drugim organima i državnim tužilaštvima, vrši zavođenje odnosno evidenciju kroz knjige prijema pošte, odvaja pismena prema hitnosti i materiji i vrši raspored po organizacionim jedinicama, predaje na poštu pismena, dostavu spisa drugim državnim organima, dostavu poziva advokatima, obavlja poslove interne dostave pošte unutar državnog tužilaštva, poslove ekspedicije

			pošte, vrši i druge poslove po nalogu prepostavljenog.
13.	<b>Namještenik – higijeničar</b>  I2 nivo kvalifikacije obrazovanja, bez radnog iskustva	1	Vrši poslove održavanja higijene u svim prostorijama Osnovnog državnog tužilaštva, i druge poslove po nalogu prepostavljenog.

### Član 7

U Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, radi stručnog osposobljavanja i obuke, mogu se zaposliti pripravnici sa IV-1, V-1, VI-1 i VII-1 nivoom kvalifikacije obrazovanja.

## IV

### PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 8

Raspored službenika i namještenika, saglasno ovom Pravilniku, izvršiće se u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika.

#### Član 9

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Baru TU br. 221/18 od 12.09.2018. godine.

#### Član 10

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Osnovnog državnog tužilaštva u Baru, a nakon davanja saglasnosti od strane Vlade Crne Gore

**TU br. 85/21  
Bar, 25.03.2021. godine**

**RUKOVODILAC  
OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA  
Radovan Đurišić**

## **Obrazloženje**

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog državnog tužilaštva u Baru usklađen je shodno odredbama čl. 159 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Sl.list CG 2/18) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Sl. list CG“ br. 8/2021).

Predlogom ovog Pravilnika usklađeni su nivoi zvanja shodno odredbama čl.28,29, 30 i 31 Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Predlogom ovog Pravilnika nije predviđeno povećanje radnih mjesta prema starom Pravilniku Tu.br. 221/18 od 12.09.2018.godine na koji je Vlada dala saglasnost pod brojem 07-446 od 21.02.2019.godine sistematizovano je trinaest izvršilaca, kao i predlogom ovog Pravilnika, već je samo izvršeno usklajivanje u pogledu uslova za obavljanje poslova u određenom zvanju.

Potreban broj savjetnika i drugih državnih službenika u državnom tužilaštvu utvrđuje se aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, a u skladu sa pravilnikom o okvirnim mjerilima rada za određivanje potrebnog broja državnih tužilaca i državnih službenika i namještenika u državnom tužilaštvu („Sl. list CG“ br. 17/15). Pravilnik je u dijelu opisa potrebnog nivoa obrazovanja upodobljen sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (Sl.list CG 2/18) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Sl. list CG“ br. 8/2021), Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija, Zakona o visokom obrazovanju, Zakona o gimnaziji i Zakona o stručnom obrazovanju.

Predviđenom unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom obezbeđuje se zakonitost, blagovremeno i efikasno vršenje poslova, potrebna samostalnost i odgovornost za vršenja poslova i zadataka, kao i efikasno rukovođenje i kordiniranje u vršenju poslova.

**UPOREDNI PREGLED SLUŽBENIČKIH MJESTA**

Važeći pravilnik		Novi pravilnik	
Službeničko i namješteničko mjesto	Broj izvršilaca	Službeničko i namješteničko mjesto	Broj izvršilaca
Savjetnik (Samostalni savjenik I)	3	isto	3
Samostalni savjetnik II - upravitelj pisarnice	1	isto	1
Samostalni savjetnik III za slobodan pristup informacijama	1	isto	1
Samostalni referent za računovodstvo I finansije	1	isto	1
Samostalni referent - zapisničar	3	isto	3
Samostalni referent - audio-video tehničar operator za informacionu tehnologiju	1	isto	1
Tehnički sekretar-upisničar	1	isto	1
Samostalni referent	1	isto	1
Namještenik - higijeničar	1	isto	1
<b>UKUPNO</b>	<b>13</b>	<b>isto</b>	<b>13</b>

